

IDENTIFICATION

Species: *Cicer arietinum*


Locus: Ca_11127

Gene Model: Ca_11127

Description: CarEXLA-01

Family: Expansin Like Alpha

3D structure:



GENOME DATABASES

Phytozome: https://phytozome-next.jgi.doe.gov/info/Carietinum_v1_0

KEGG: <https://www.genome.jp/entry/T02819>

EXTERNAL RESOURCES

https://www.pulsedb.org/bio_data/80

<http://www.cicer.info/databases.php>

GGAGCTGCTTGTGGTGCTTGCTTTCAGGTTTGTACAAAATTCATCACATTCAACTT
TTTAAATTTGCAGTAGTTAATCAATTAATTAATTTAAGTAGTTCTGAAAATTTTG
AATTTAAATTTAAATTTAAAATAATTATTTTCTGCACTTTACTTACCTCAAATTTT
GGATTATCAAAGTTCTTAACCTTTTGGTCTTAATCATTTGATTAAGACCGACACAA
AATAAATTAATTTGTAGAAAACCTATGCCGACATTTAAAAATGACACTATGCAGCC
GCAATTACAAATGTAAAGAATGTATTTAATAAAGTCTTTGAAAAATTTATATAAT
TTTGTTTTAGTTGATGACATGAATATTTTATTTTCCTAAAATTAATGAACAATTTT
GATGCAGGTAAGATGCAAGAACCAAGGTTTATGCACAAAAGAAGGTACAAGAGT
GGTATTGACTGATCTTAATCACAATAATGAAACTGACTTTGTTCTAAGTAGTAGA
GCCTTCAAGGCAATGGCTCAAAGGGTATGAGCCAACAAATTTTGAAGCTTGGCA
TTGTTGATATTGAATATAAGAGGTAACGCACTCTTACACCACTTTCTTTTAGCTTT
AACTATAAGTTGTTTTTAGCGTTTTTCTTTTGTAGTGTAGCTTTTGTTTTTTTCCA
CATTATGCTATGCCAGCTATTTTCGTGGGCCTCAGTGCCACCTACCGTATAGTG
GCACCGGCCACCTTTGAAAAAAGAACACCAAATGTGGACCAATTATGAATCCAT
AAGACAGTTATGTAACGCATTAATAATAGTAACGGCTCTAATATGTATCATACTG
ATGTAATTTGTAATGTATAAAAATATAGTGTCAGATATTTTATGTCTGTTCAAATG
TGCAATCATCATATGCGAAGCCATTATGTAATTAATTTATAATATAATAATGGATT
CCATTTAGAAATGGTGCACCAAATTCATATATGTTTCATATAATTATCAATTATGTG
TACTAACCCTTATTCACCCCCACGTGGGTTTTAATGGTGCAGAGTACCTTGTG
TGTACAAAATCAGAATTTGGCTTTTCGTGTTGAAGAGTCAAGCAAAAACCAA
TTATTTAGCAATTAATTTTGTATCAAGGAGGTCAAACGGAGATAGTAGGTGTT
GATGTTGCTCAGGTATATATGTGACATTATTTTTATTTTATTTTTTGTGAACAATGT
TACATTATATATGTCAAACATATTAATTGAATTATAAAAAAAAAAAAAATATTGAC
AGTTGGTTTTTTGTGTTATTAATTACTACTTATAGGTTGGATCTTCAAATTGGAGT
TTCATGAGTAGGAATCATGGGGCAGTGTGGGACACAAGTAGGGTTCCAGAAGGG
GCATTGCAATTTCCGTTAGTGGTTACAGCAGGGTATGATGGAAAATGGATTTGGG
CACAAAAGTTCTTCCAGCTGATTGGAAAATGGGGTGATATATAATTCTGATGT
TCAAATTACAGACATTGCACAAGAGGGTTGTTTCATCATGCGATGATGGGACATGG
TCATGA